

Na osnovu čl. 75 i 76 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG“, br. 145/21 i 48/24), čl. 1 i 15 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Službeni list CG“, broj 9/11) i člana 23 stav 2 alineja 14 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore („Službeni list CG“, broj 15/24),

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE - Podgorica, kojeg zastupa direktor dr Vuk Kadić, (u daljem tekstu: Fond)

i

„OSMI RED-D“ D.O.O. Podgorica, kojeg zastupa izvršni direktor Angelina Vuković, (u daljem tekstu: isporučilac pomagala), zaključuju

U G O V O R

O OBEZBJEĐIVANJU I ISPORUCI POMAGALA ZA DISANJE

Član 1

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze ugovornih strana radi obezbjeđivanja ostvarivanja prava osiguranih lica Fonda (u daljem tekstu: osigurano lice) na medicinsko-tehnička pomagala bliže definisanih ugovornim, a u skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala (u daljem tekstu: Pravilnik) i Listom medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: Lista pomagala).

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da se međusobna prava i obaveze po ovom ugovoru uređuju saglasno važećim propisima iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite.

Član 3

Isporučilac pomagala je u obavezi da osiguranom licu izda medicinsko-tehničko pomagalo (u daljem tekstu: pomagalo) saglasno nazivu i šifri pomagala iz potvrde o odobrenju nabavke pomagala, ovjerene i izdate od nadležne područne jedinice/filijale Fonda (u daljem tekstu: potvrda Fonda), karakteristika i od materijala u skladu sa Listom pomagala, i to:

1) Koncentrator kiseonika

- DC1105 - Koncentrator kiseonika,

2) Inhalator sa maskom

- DC1107 - Električni inhalator sa maskom,

3) Aparat sa pozitivnim pritiskom i maska

- DC1113 - Automatski aparat sa pozitivnim pritiskom (Auto CPAP),
- DC1121 - Potrošni materijal za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju (respirator šifre DC1110): cijev za respirator,
- DC1122 - Potrošni materijal za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju (za respirator DC1110): bakterijsko-virusni filter za respirator,
- DC1123 - Potrošni materijal za invazivnu ventilaciju (za respirator šifre DC1110): konektori za kanilu i
- DC1124 - Potrošni materijal za invazivnu ventilaciju (za respirator šifre DC1110): rezervni ekshalacijski ventil.

Potvrda iz stava 1 ovog člana važi 60 dana od dana izdavanja.

Isporučilac pomagala je dužan da osiguranom licu isporuči odobreno pomagalo najdalje u roku od 30 dana od dana preuzimanja potvrde od osiguranog lica.

Član 4

Isporučilac pomagala je u obavezi da pomagala i potrošni materijal iz člana 3 ovog ugovora obezbijedi i isporuči zdravstvenoj ustanovi koja je osiguranom licu predložila korišćenje pomagala (Klinički centar Crne Gore ili Specijalna bolnica „Dr Jovan Bulajić“ Brezovik) ili osiguranom licu, u prostoru isporučioca pomagala, prema šiframa i nazivima pomagala u potvrdi Fonda.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, isporučilac će pomagalo za disanje DC1113 - Automatski aparat sa pozitivnim pritiskom (Auto CPAP) sa pripadajućom maskom i potrošnim materijalom iz člana 3, tačka 3 ovog ugovora, prema šiframa i nazivima pomagala u potvrdi Fonda, izdavati osiguranom licu u svom poslovnom prostoru.

Potrošni material, iz člana 3, tačke 3, prema šiframa i nazivima u potvrdi Fonda (DC1121, DC1122, DC1123 i DC1124) isporučilac će isporučivati osiguranom licu u svom poslovnom prostoru.

Prilikom isporuke pomagala iz stava 1 ovog člana, isporučilac je u obavezi da obezbijedi ovjerenu i potpisano otpremnicu, na ime i prezime osiguranika, kao dokaz da je pomagalo isporučeno zdravstvenoj ustanovi ili zapisnik o primopredaji kada se isporuka vrši osiguranom licu u prostoru isporučioca pomagala.

Član 5

Isporučilac pomagala je u obavezi da isporuči novo pomagalo.

Izuzetno, pomagala iz člana 3, tačka 2 alineja 1 do 4 za koje u skladu sa Listom pomagala, Fond izdaje karticu za vraćanje pomagala (u daljem tekstu: revers kartica), isporučilac može izdati već korišćeno pomagalo.

Prilikom isporuke pomagala iz stava 2 ovog člana, isporučilac od osiguranog lica preuzima potvrdu Fonda i revers karticu koja glasi na ime osiguranog lica, koju evidentira i u slučaju eventualnog vraćanja pomagala prije isteka roka korišćenja pomagala.

Ukoliko osigurano lice, odnosno porodica vrati pomagalo iz stava 2 ovog člana prije isteka roka korišćenja pomagala, isporučilac je u obavezi da obnovi i servisira pomagalo te da ga izda zdravstvenoj ustanovi za drugo osigurano lice na osnovu potvrde Fonda ili drugom osiguranom licu kada se isporuka vrši u prostoru isporučioca pomagala.

Član 6

Ukoliko se po postupku propisanom Pravilnikom ocijeni da pomagalo nije finkcionalno, isporučilac pomagala je u obavezi da postupi po ocjeni, nalazu i mišljenju Komisije za ocjenu funkcionalnosti.

Član 7

Isporučilac pomagala je dužan da uz isporučeno pomagalo osiguranom licu izda uputstvo za upotrebu i održavanje pomagala, kao i garantni list za pomagalo.

Garantni rok za pomagala iz čl. 3, dostavljen u dokumentaciji za javni poziv, teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu.

Isporučilac pomagala je u obavezi da u garantnom roku o svom trošku održava, servisira i vrši zamjenu pomagala.

Izuzetno od stava 3 ovog člana isporučilac nije u obavezi da u garantnom roku o svom trošku održava, servisira i vrši zamjenu pomagala, ako do oštećenja dođe uslijed neadekvatnog korišćenja pomagala, usled strujnog udara, mehaničkih oštećenja i slično.

Isporučilac pomagala je dužan da osiguranom licu po potrebi, pruži edukaciju za korišćenje pomagala za koja je to potrebno.

Isporučilac pomagala je u obavezi da obezbijedi distribuciju rezervnih djelova i dodataka koji su neophodni za ispravan rad isporučenog pomagala u roku trajanja pomagala shodno Listi pomagala.

Član 8

Za izdato pomagalo iz člana 7 stav 1 ovog ugovora, u slučaju kvara nastalog usled njegovog korišćenja na način koji odstupa od redovnog korišćenja propisanog uputstvom za upotrebu, isporučilac pomagala neće vršiti servisiranje takvog pomagala ukoliko troškovi popravke prelaze 20% cijene novog pomagala, a ukoliko troškovi popravke ne prelaze iznos od 20% novog pomagala isporučilac može da servisira takvo pomagalo i fakturiše samo troškove servisiranja odnosno obnove pomagala, a uz fakturu je u obavezi da dostavi potvrdu Fonda i revers karticu izdatu na ime osiguranog lica koje je koristilo i vratilo pomagalo prije isteka roka korišćenja pomagala.

Troškovi servisiranja, odnosno obnove već korišćenog pomagala, fakturišu se prema stvarnim troškovima, a najviše do 20% od cijene novog pomagala.

Isporučilac pomagala je u obavezi da vodi evidenciju pomagala vraćenih prije isteka roka korišćenja pomagala i o tome izvještava Fond do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 9

Isporučilac pomagala može na zahtjev osiguranog lica isporučiti pomagalo od drugog materijala ili karakteristika koje nisu utvrđene Listom pomagala, uz uslov da razliku u cijeni koštanja pomagala doplati osigurano lice, o čemu isporučilac pomagala osiguranom licu izdaje račun.

Isporučilac pomagala je u obavezi da za pomagala koja isporučuje osiguranim licima Fonda posjeduje sertifikat o kvalitetu po važećim standardima, dokaz da se pomagalo nalazi u prometu u zemlji proizvođača, kao i da je registrovano u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (ClnMED).

Član 10

Isporučilac pomagala je u obavezi da isporuku pomagala vrši kontinuirano radnim danima, u okviru osmočasovnog radnog vremena i da na vidnom mjestu istakne natpis o radnom vremenu.

Isporučilac pomagala je u obavezi da o promjeni lokacije, odmah obavijesti Fond.

Član 11

Isporučilac pomagala je u obavezi da izvrši prilagođavanje svog informacionog sistema u skladu sa specifikacijom i softverskim kontrolama na WebService-u razvijenom u Fondu, ili da koristi namjensku aplikaciju koju obezbeđuje Fond i time obezbijedi nesmetanu elektronsku razmjenu podataka sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom.

Troškovi održavanja softvera koji obezbeđuje Fond padaju na teret isporučioca pomagala, a o mjesечноj iznosu troškova održavanja, početku njihove primjene i svim eventualnim izmjenama Fond je u obavezi da obavijesti isporučioce.

Član 12

Isporučilac pomagala će isporučena pomagala fakturisati Fondu po cijenama utvrđenim Cjenovnikom medicinsko-tehničkih pomalagala Fonda, a prema šifri pomagala iz potvrde Fonda.

Isporučilac pomagala će jednom mjesечно ispostavljati elektronske i papirne fakture, za svaki osnov osiguranja nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda.

Isporučilac pomagala je dužan da uz fakturu priloži original potvrdu iz člana 3 stav 1 ovog ugovora, sa popunjениm podacima o obračunu, datumu izdavanja pomagala i potpisom osiguranog lica, kao dokaza da je pomagalo preuzeto/izdato.

Prilog fakturi iz stava 1 ovog člana su izvještaji o isporučenim pomagalima, koji su dostupni putem elektronske razmjene podataka i ne dostavljaju se Fondu u štampanoi formi.

Isporučilac pomagala je u obavezi da fakturisani iznos troškova na ime isporučenih pomagala osiguranim licima Fonda, umanji za iznos naplaćene participacije.

Član 13

Ako u toku ugovorenog perioda dođe do promjene cijena, neće se vršiti izmjene i dopune ugovora, već će Fond o novim cijenama obavijestiti isporučioca pomagala.

Član 14

Fakturna se dostavlja do 10-tog u mjesecu, za isporučena pomagala u prethodnom mjesecu.

Troškovi održavanja softvera na mjesecnom nivou iz člana 11 stav 2 ovog ugovora, iskazuju se kao odbitna stavka na fakturi za isporučena pomagala, koju će isporučilac pomagala ispostavljati Fondu.

Fond će vršiti plaćanje na osnovu ispostavljenih mjesecnih faktura, u roku od 60 dana od dana ispostavljanja faktura.

Član 15

Prilog fakture je mjesecni izvještaj o indikatorima iz člana 16 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga i to:

- broj realizovanih potvrda o nabavci pomagala po vrstama pomagala i
- iznos fakturisanih pomagala.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana, za pomagala iz člana 3 ovog ugovora, čini sastavni dio ovog ugovora i isti se obezbeđuje iz informacionog sistema Fonda.

Član 16

Usklađivanje obaveza između Fonda i isporučioca pomagala vrši se periodično i na godišnjem nivou u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga.

Usklađivanje i obračun obaveza između Fonda i isporučioca pomagala utvrđuje se po isteku godine na osnovu fakturisanih usluga i izvršenih plaćanja od strane Fonda, kao i na osnovu izvještaja o kontroli izvršavanja ugovorenih obaveza.

Član 17

Fond može vršiti redovne i vanredne kontrole izvršenja ugovornih obaveza isporučioca pomagala,, u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga.

Član 18

Kontrolu izvršenja ugovornih obaveza po ovom ugovoru obavljaju ovlašćena lica Fonda.

Prilikom kontrole izvršavanja ugovornih obaveza od strane isporučioca pomagala, posebno će se voditi računa o ostvarivanju prava osiguranih lica.

Član 19

Ugovorne strane su saglasne da postupanje isporučioca pomagala suprotno odredbama propisa iz člana 2 ovog ugovora, koje onemogućava ili otežava ostvarivanje prava osiguranih lica na ugovorena pomagala, predstavlja povredu ugovornih obaveza.

Ugovorne strane su saglasne da isporučilac pomagala ne postupa saglasno preuzetim obavezama iz ovog ugovora ako:

- ne isporučuje pomagala shodno Pravilniku i Listi pomagala,
- ne omogućuje ostvarivanje prava na pomagala pod jednakim uslovima svim osiguranim licima Fonda;
- evidentira i fakturiše pomagalo koje nije izdao osiguranom licu ili ga je izdao suprotno važećim propisima,
- naplaćuje osiguranim licima Fonda participaciju suprotno važećim propisima,
- ne ispunjava obavezu u pogledu radnog vremena utvrđenog u članu 1 ovog ugovora,
- u sprovođenju ugovornih obaveza preduzima radnje koje su u bilo kom dijelu suprotne zakonskim odredbama, posebnim propisima, međunarodnim ugovorima, opštim aktima Fonda i ugovornim odredbama.

Isporučilac pomagala ne vrši povredu ugovorenih obaveza ukoliko su nastupile okolnosti koje su van njegovog uticaja i nadležnosti, odnosno na koje nije mogao da utiče.

Član 20

Ako Fond utvrdi nepravilnosti, a u zavisnosti od nastalih štetnih posledica po osigurana lica I Fond, izreći će sledeće mјere:

- pisanu opomenu;
- zahtjev za knjižno odobrenje;
- otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku;
- obustavljanje prenosa finansijskih sredstava dok isporučilac ne otkloni utvrđene nepravilnosti;
- raskid ugovora i naknada štete.

Član 21

U slučaju spora u vezi sa izvršenjem ovog ugovora, može se imenovati arbitraža, sastavljena od dva predstavnika Fonda, i po jednog predstavnika isporučioca pomagala, Ljekarske ili Farmaceutske komore i Ministarstva zdravlja.

Postupak pred arbitražom je hitan, odluka se donosi u roku od 30 dana od dana imenovanja arbitraže, većinom glasova članova arbitraže u skladu sa zakonom.

Dok traje postupak pred arbitražom, rokovi za pokretanje sudskog postupka miruju.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

Strana u sporu, nezadovoljna odlukom arbitraže, može pokrenuti sudski postupak koji ne zadržava izvršenje odluke arbitraže.



Član 22

Fond ima pravo raskinuti ugovor prije isteka roka na koji je zaključen i tražiti naknadu štete, ako isporučilac pomagala ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, odnosno ako bi dalje ispunjavanje ovog ugovora izazvalo štetne posljedice po osigurana lica i Fond.

Isporučilac pomagala može raskinuti ovaj ugovor ukoliko Fond ne ispunjava svoje ugovorne obaveze.

Isporučilac pomagala zadržava pravo na raskid ugovora ukoliko dođe do smanjenja cijena u odnosu na cijene definisane javnim pozivom (Obrazac broj 6).

Ugovor se može raskinuti, uslijed izmjene propisa koji su predstavljali osnov za zaključenje ugovora, odnosno koji ograničavaju njegovu dalju primjenu.

Ugovorne strane su u obavezi da o namjeri raskida ugovora, pisano obavijeste drugu ugovornu stranu.

Otkazni rok za raskid ugovora je 30 dana.

Član 23

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno ili posredstvom arbitraže iz člana 19 ovog ugovora.

Ukoliko ugovorne strane nastali spor ne mogu riješiti sporazumno ili pred arbitražom, nadležan je sud u Podgorici.

Za pravne odnose koji nijesu uređeni ovim ugovorom primjenjivaće se važeći propisi, relevantni za primjenu predmetnog ugovora.

Član 24


Ovaj ugovor se zaključuje za period od 24.06.2025. do 23.06.2027. godine.

Izmjene i dopune odredaba ovog ugovora urediće se Aneksom ugovora.

Član 25


Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po dva (2).

ZA ISPORUČIOCA:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Bogut". Above the signature is a circular stamp with the text "DRUštvo sa ograničenom odgovornošću" and "OSMI RED-D" around the perimeter, with "PODGORICA" at the bottom.

ZA FOND:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Bogut". Below the signature is a circular stamp with the text "FOND ZDRAVSTVENO OSIGURANJE" and "CRNE GORE" around the perimeter, with "PODGORICA" at the bottom.

Prilog 1

Podaci o ugovoru

Podaci	Opis
Šifra organizacione jedinice Fonda	90 Centrala Fonda
Adresa Fonda	Vaka Đurovića bb
E-mail FZZO	ugovori@fzocg.me
Šifra aktivnosti zdravstvene zaštite (FZZO)	Isporuka pomagala iz grupe pomagala za disanje
Naziv isporučioca pomagala	„OSMI RED-D” D.O.O. Podgorica
Odgovorno lice isporučioca pomagala	Angelina Vuković
E-mail isporučioca pomagala	osmired@t-com.me administracija@osmired.me
Adresa isporučioca pomagala	Bulevar Vojvode Stanka Radonjica bb, Podgorica
Kontakt telefon	020/647-980 020/647-988
PIB isporučioca pomagala	02296705
PDV broj isporučiocsa pomagala	32/31-00006-1
Žiro račun isporučioca pomagala	Lovćen banka 565-351-04
Javni poziv za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora sa isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala, iz grupe pomagala za disanje, za 2025/27. godinu koji nisu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova	Objavljen 07.04.2025. godine
Odluka o izboru davaoca usluga	Odluka Upravnog odbora br. 01-5851 od 23.06.2025. godine
Datum početka važenja ugovora	24.06.2025. godine
Datum isteka ugovora	23.06.2027. godine